

Šifra modula	EKP 421	Fakultet	PMF
--------------	---------	----------	-----

**Modul  
EKOLOŠKO PLANIRANJE**

**NASTAVNI PROGRAM**

**A. OPĆI PODACI**

Fakultet	Prirodno-matematički				
Odsjek	Biologija				
Smjer	Ekologija,				
Semestar	VIII				
Naziv modula	Ekološko planiranje				
Tip modula	Obavezni				
Broj kreditnih bodova	5				
Kontakt sati	Ukupno	Predavanja	Vježbe	Teren	Konsultacije
	100	45	30	15	10
Samostalni rad (sati)	25				
Obavezni prethodno položeni moduli	-				
Modul relevantan za module	Društvena ekologija, Ekološko inženjerstvo, Pejzažna ekologija, Ekologija čovjeka i zaštita životne sredine				
Nastavno osoblje					
– Nastavnik – nosilac modula	Prof. dr. Senka Barudanović				
– Ostali nastavnici	–				
– Asistent	Mr. Sadina Trakić				

**B. CILJEVI MODULA**

Osnovni cilj programa modula Ekološko planiranje je spoznaja o položaju čovjeka i njegovom uticaju u transformaciji životne sredine. Spoznaja pojma planiranja u okviru životne sredine, što rezultira usvajanjem znanja o osnovnom konceptu biomonitoringa i upravljanju biodiverzitetom kroz uspostavu ekoloških informacionih sistema.

**C. SPECIFIČNI ZADACI MODULA**

Specifični zadatak modula Ekološko planiranje je produbljivanje interesa za sticanje znanja o mogućnostima izrade prihvatljivih modela održivog upravljanja. Ovom zadatku su podređeni posebno vidovi praktične nastave.

**D. OČEKIVANI REZULTATI NASTAVNOG PROCESA**

Realizacija ciljeva i zadataka ovog modula rezultira osnovnim znanjima o konceptu ekologizacije društva. Znanja stečena na modulu služe kao osnova za produbljivanje znanja o mogućnostima tj. alatima održivog razvoja.

## E. SADRŽAJ NASTAVNOG PROCESA

Br.	Nastavne teme i jedinice	Sati rada						Samostalno	
		Kontakt							
		P	V	T	K	Ukupno			
1	<i>Čovjek i transformacija životne sredine:</i> Prikaz kroz razvoj. Trendovi prema ekološkom društvu. Ekologizacija društva. Koncept ekotehnologija i ekoloških društava. Glavne prijetnje narušene životne sredine ljudskom društvu. Budućnost humane populacije. Etika, religija i odnos čovjeka prema okolini. Prijetnje biodiverzitetu.	10	6	0	2	18	5		
2	<i>Planiranje:</i> Pojam, osnova i potreba. Osnove planiranja. Procjena stanja ekosistema. Kapacitet prihvata.	5	6	5	2	18	5		
3	<i>Biomonitoring:</i> Biomonitoring zraka. Biomonitoring voda. Biomonitoring zemljišta. Procesiranje ostvarenih podataka i izrada prihvatljivih modela za održivo upravljanje. Izrada modela.	10	6	5	2	23	5		
4	<i>EIS:</i> Ekološki informacioni sistem. Baze podataka i upravljanje podacima. Planiranje uz pomoć informatičkih sistema. ArcView GIS-unošenje podataka, analiza podataka i upravljanje podacima.	10	6	0	2	18	5		
5	<i>Zone upravljanja:</i> Zone upravljanja biodiverzitetom. Koncept, odabir zona za upravljanje biodiverzitetom, vruće tačke biodiverziteta, elementi uravnovešenosti, aktivni plan upravljanja. Uspostava optimalnog sistema mjera za uravnovešenu zaštitu postojeće biološke i ekološke raznolikosti.	10	6	5	2	23	5		
<b>Ukupno</b>		<b>45</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>25</b>		

## F. PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE

Provjera znanja - kriteriji			Ocjenvivanje		
Kriterij	Maksimalan broj bodova	Bodovi za prolaz	Osvojen broj bodova	Ocjena (BiH)	(ECTS ocjena)
Urednost pohađanja nastave	5	3	< 55	5	F
Angažman u nastavi	5	2	55 – 64,99	6	E
Testovi tokom kursa*	40	22	65 – 74,99	7	D
Seminarski rad	10	6	75 – 84,99	8	C
Završni ispit*	40	22	85 – 94,99	9	B

U k u p n o	100	55	95 - 100	10	A
-------------	-----	----	----------	----	---

\*Ukupno **2 testa** tokom semestra–poslije svakih **20 sati** predavanja. Oba testa maksimalno po **20** bodova

\*Završni test provjere znanja, maksimalno **40** bodova, za prolaz neophodno **22** boda. Na zahtjev studenta u završnoj provjeri znanja moguć i usmeni ispit

#### G. LITERATURA

Odum, E. (1971). *Fundamentals Ecology. 3d edition.* Philadelphia: Saunders.

[www.fmoit.gov.ba](http://www.fmoit.gov.ba) (Federalna strategija zaštite okoliša)

[www.fmoit.gov.ba](http://www.fmoit.gov.ba) (Strategija za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti BiH)

[www.cbd.int](http://www.cbd.int) (Strateški plan Konvencije o biodiverzitetu 2011-2020)